

CRNA GORA  
S K U P Š T I N A  
**Zakonodavni odbor**  
Broj 28-1/15-2/ 3  
EPA 748 XXV  
Podgorica, 01. 06. 2015. godine

## **SKUPŠTINI CRNE GORE**

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore, sa sjednice održane 28. maja 2015. godine, podnosi

### **Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o zaštiti potrošača - korisnika finansijskih usluga, koji je podnio poslanik Andrija Popović**

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

2. Odbor je sa dvanaest glasova "za" ocijenio da je ovaj Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

#### **AMANDMAN 1**

**U članu 3 tač. 12 do 22 brišu se.**

#### **AMANDMAN 2**

U članu 11 stav 6 i drugim odredbama ovog Predloga zakona riječi: „**mikrokreditna organizacija**“ u različitom padežu, zamjenjuju se riječima: „**mikrokreditna finansijska institucija**“ u odgovarajućem padežu.

### **AMANDMAN 3**

U članu 18 stav 1 riječi: „**Zakonom o lizingu**“ se zamjenjuju riječima: „**zakonom kojim se uređuje lizing**“.

### **AMANDMAN 4**

U članu 19 stav 4 riječi: „**uskraćivanja obavještenja**“ zamjenjuju se riječima. „**uskraćivanja, obavještava**“ a riječ „**naredna**“ briše se.

### **AMANDMAN 5**

U članu 27 stav 6 riječ „**eventualne**“ briše se.

### **AMANDMAN 6**

U članu 32 riječi: „**odredbe člana 17.**“ zamjenjuju se riječima: „**odredba člana 16**“ a riječ „**primjenjuju**“ se zamjenjuje riječju „**primjenjuje**“.

### **AMANDMAN 7**

U članu 40 stav 2 riječ „**najkasnije**“ briše se, a riječ „**Ombudsman**“ zamjenjuje se riječima: „**zaštitnika prava klijenata (u daljem tekstu: bankarski ombudsman)**“. U st. 3 do 8 riječ „**Ombudsman**“ u različitom padežu zamjenjuje se riječima: „**bankarski ombudsman**“ u odgovarajućem padežu.

### **AMANDMAN 8**

U članu 43 stav 1 mijenja se i glasi:

„**Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 eura do 15.000,00 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - banka, odnosno davalac lizinga ako:**“

U stavu 1 na početku tač. 1 do 20 riječ „**ako**“ briše se.

U tački 13 riječi: „**član 16 stav 5 tačka 1**“ zamjenjuju se riječima: „**član 16 stav 1 tačka 5**“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„**Za radnje iz stava 1 ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u baci, odnosno davaocu lizinga novčanom kaznom u iznosu od 500,00 eura do 2.000 eura.**“

### **AMANDMAN 9**

U članu 44 stav 1 mijenja se i glasi:

„**Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 eura do 20.000,00 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - banka, odnosno davalac lizinga, odnosno trgovac ako:**“

U stavu 1 na početku tač. 1 do 24 riječ „**ako**“ briše se.

U tački 17 riječi: „**iz člana 26**“ zamjenjuju se riječima: „**iz člana 24**“

U tački 23 riječi: „**član 38 st. 3 i 4**“ zamjenjuju se riječima: „**član 35 st. 3 i 4**“.

Tačka 24 briše se.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Za radnje iz stava 1 ovog člana kazniće se za prekršaj preduzetnik - trgovac novčanom kaznom u iznosu od 500,00 eura do 6.000 eura.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Za radnje iz stava 1 ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u banci, mikrokreditnoj organizaciji, odnosno davaocu lizinga novčanom kaznom u iznosu od 500,00 eura do 2.000 eura.“.

### **AMANDMAN 10**

U članu 26 stav 5, čl. 45 i 46 riječ „najkasnije“ briše se.

**PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.**

4. Odbor je konstatovao da u ovom Predlogu zakona postoji određeni broj pravno-tehničkih grešaka koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predлагаča zakona se saglasio sa navedenom konstatacijom, a navedene ispravke glase:

#### **Pravno - tehničke korekcije:**

- U oznaci svih članova, od čl. 1 do 48 „tačka“ poslije arapskog broja briše se.
- U odredbama ovog Predloga zakona kod poziva na određene članove, stavove, tačke ili alineje „tačka“ iza arapskog broja koja označava iste briše se.
- Naziv prvog poglavlja mijenja se i glasi: „OPŠTE ODREDBE“.
- U članu 2 stav 1 tačka 3 riječ „stjecanja“ se zamjenjuje riječju „sticanja“. U tački 24 riječ „reproducira“ se zamjenjuje riječju „reprodukuje“.
- U članu 3 stav 1 tačka 11 riječi: „u općim“ se zamjenjuju riječju: „opštim“.
- U članu 11 stav 4 tačka 1 riječ „nepoštivanja“ se zamjenjuje riječju „nepoštovanja“.
- U članu 13 stav 1 tačka 6 riječ „kriterije“ se zamjenjuje riječju „kriterijume“.
- U članu 16 stav 1 tačka 3 riječ „adresu“ se zamjenjuje riječju „adresa“.
- U članu 17 stav 9 riječ „pismenom,“ se zamjenjuje riječju „pisanom“. U stavu 10 istog člana slovo „s“ se zamjenjuje riječju „sa“.

- U članu 21 stav 5 riječ „te“ se zamjenjuje riječju „tog“.
- U članu 26 stav 5 riječ „najkasnije“ briše se.  
U stavu 6 riječ „članka“ se zamjenjuje riječju „člana“.
- U stavu 7 riječ „stave“ se zamjenjuje riječju „stava“ a riječ „ava“ briše se.  
U stavu 10 riječ „pismenom“ se zamjenjuje riječju „pisanom“.
- U nazivu člana 28 riječ „obaveznik“ se zamjenjuje riječju „obaveznih“.
- U članu 30 stav 2 riječ „dostaviti“ se zamjenjuje riječju „dostavi“, riječ „općim“ se zamjenjuje riječju „opštim“, a riječ „prezentirani“ se zamjenjuje riječju „prezentovani“.  
U stavu 3 tačka 5 zarez se zamjenjuj veznikom „i“.  
U stavu 4 tačka 2 zarez se zamjenjuje veznikom „i“.
- U članu 31 stav 1 riječ „dužnikova“ se zamjenjuje riječju „dužnikovog“.  
U stavu 3 riječ „kriterije“ zamjenjuje se riječju „kriterijume“.
- U članu 34 stav 1 poslije riječi „ili“ dodaje se riječ „sa“.  
U stavu 2 riječ „posle“ se zamjenjuje riječju „poslije“.
- U članu 37 stav 6 riječi: „bit će“ se zamjenjuju riječima: „će biti“ .
- U članu 40 stav 1 riječ „jamac“ se zamjenjuje riječ „jemac“, a riječ „općih“ se zamjenjuje riječju „opštih“.  
U stavu 2 riječ „najkasnije“ briše se, veznik „I“ se zamjenjuje veznikom „i“.  
U stavu 4 riječ „dobivanja“ se zamjenjuje riječju „dobijanja“.  
U stavu 5 riječ „davalac“ se zamjenjuje riječju „davalac“.
- U članu 43 stav 1 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“.  
U stavu 1 tačka 2 riječ „članka“ zamjenjuje se riječju „člana“.  
U tački 10 riječ „pismenu“ se zamjenjuje riječju „pisanu“.  
U tački 11 istog člana riječ „stav“ se zamjenjuje riječju „st.“.  
U tački 19 riječ „članku“ se zamjenjuje riječju „članu“.  
U tački 20 riječ „članka“ se zamjenjuje riječju „člana“.
- U članu 44 stav 1 tačka 8 riječ „primjer“ zamjenjuje se riječju „primjeru“, a riječ „članka“ se zamjenjuje riječju „člana“.  
U tački 12 riječ „članka“ se zamjenjuje riječju „člana“.
- U članu 47 riječ „članka“ se zamjenjuje riječju „člana“.
- U članu 48 riječi: „Službenom listu CG“ se zamjenjuju riječima: „Službenom listu Crne Gore“ a poslije riječi „isteka“ dodaju se riječi: „roka od“.

5. Odbor je konstatovao da o ovom Predlogu zakona Skupština odlučuje u skladu sa Amandmanom IV stav 1 na Ustav Crne Gore, kojim je propisano da većinom glasova svih poslanika Skupština donosi zakone kojima se uređuje, između ostalog, način ostvarivanja sloboda i prava građana.

6. Odbor predlaže Skupštini da usvoji ovaj Predlog zakona.

7. Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Emilo Labudović, član Odbora.

